

p-1b

1. Ditaba tsa mangyalo re ~~fi~~ fihletse bo papa arena ba tsea ka mokxoa ona lesoxana lebe lesa inyakekle mosadi, babe ba resa bare ngwana o xodile o tla bolawa ke batho. A nyakelwe mosadi ba moise xa malmeaxe, xa malome a sena ngwana banthse kxomo bame kxopelele mosadi, xa ba kwane ba nthse dikxomom ba nyale, bywale e tlane xe ba phethile lenyalô ba banthsa tswetsi ya kxomo. Xe ditaba di fedile oa xorôxa, gwale ngaka e tlabá kopanya kaxae, lesoxana ka lexae le ~~mx~~ mosadi tea lexare, Byale ba tsee madi a lesoxana ba tsenye moo ba xaileng lea mosadi ba tsenye xôa lesôxana. Kerama dês batho bare ba nyalana ka melôkô. Bare motho ona ke lelôkô le byale kxomo. Xe lesoxana le kaya mosading wa môthô emongwêx batla memana bare ke xose o hlaela mosadi waxaxwê. Tseba xare dikxomo tseo batlaxo hlakula tsona.
2. Ka tswalo ana le mauna a sale kampêng ya mmaxe ke mosadi wa batho. Batho bare basa tsee batho ba sele. Xa ese motho ya xonoxang seleteng saxabo, kepee leloko lela le kopa balô. Le xona batho babe ba nyiala fêla. Xobane mehleng ya kele boutswa ~~ni~~ bobé bôse xona mo batlaong. Empa lelôke lelebe lebe lele gona, le thsaba ke batho baba lokileng basarale. Ha ele ka tloailong ngwana ya lokileng xape ba tsea basadi ba bantši bare, monna xe mosadi ele motswêlši a ye mosading yo mongwe bare ka tsela ye ba thibela bautsea. Ditaba bakxalabye ba nialo ebe eka ke molao, babe abre neka seke naja dikxomo, ne tswanetse xo axa motse ne seke na ja dikxomo fela. Lebona baba nyaletseng ba nyaka xe dikxomo tsabo di tsenya ngwetši. Etlare lapa leo xe le sena ngwana ba tsene ka lapele. Dikxomo tsa bona xe mohlomong a hlokile mosadi lapeng la pele la malome, a tsene ka lapeng la bebeeli ka xore ke labo. Ke ngwetši tsa dikxomo tsabo ofeelela bo moshele ntlo, byale xalapeng.

208.

3. la moshele lekaba le ngwana ke ena eya xoba mohumahadi ke tšeo tsa manyaloxx a Basetho. Ke bile gona P.P.rust eso ~~mm~~ goba a Xona bare kebe ka abula xe mabusa a eya xo nyaka dulo eo. Marena a nene ebe ele marena ka mahla a xae. Byale marako a nama yaiba leloko la sesena nyalo baiba le marenana, ka tsela e byalo, motho adime naba nthše kxomo aereke, byale batho ba tlang babe bamo lothše abafe masemo. Byale xabalemile bana le mabele ba dire byalo, bae xoleboxa mpho eo byale morena wa sethšaba a tšie basadi baba-bedi kapa babantší byale xa nduna a tlile xomo dumšdiša ~~xx~~ aba fe mahobe lexo hlaba diphšlš.
- Abafe maxobe le dinama, mabyala a atlišang ke manduna a xaxwê, byale abe le dingaka tša kxoší tšedi mo hlahlōfang bophšlo. A thōmš xo dira pitso[^]. Byale manduna a tliše ditaba tša letšatsi ba tletše. Ditaba tsa maka ke ditaba
4. xe morena ana le nduna e bohla le, ota nata xe aka dula nal amohlalefiše amofe dikeletšo tsee ditaba tša morēna lelore aka kwana le sechaba eo allare amoxela bašng ba dithšaba ba tle baxo thuše bakeno. Maxoši a mang le tsela eo oka sepelang ka yona. Xa orata so tšēšla kxoší boxōší bya xaxwê ota ratexa kudu, xobane ota tseba ~~mmmmmm~~ bophšlš bya morēna ka moka ka baka la mōsa.
- Ke tsena xotša leruo la motho o mosō ke mosadi le sešexo sa mabele, ke xobane motho o lēbēlētše. ~~xxx~~ Xe tswala bana methepane o neka ka bōna dikxōmō a nyale basadi etle ebe morēna. Xa tlala e tlile otlaya mokxonganeng, are basadi ba lena ba xašana, byale mokxonya ota mofa kxomo a neke mabēlš. Yo ~~māngš~~ ~~im~~ mōngwē le eena aye mokxonganeng are basadi ba xoxō baya le naxa ke bōna baphelo byo nebo humaneng sethsabeng
5. samoka, mohlomong a epollš sešēxō ao a lekanang kxomo kapa nku kapa phōtō e kxoloke byona bophelo byarena basotho. Xe bana le dikxōmō le mabēlš ke yona pankā ya basotho. Ke tla tsena xotša lengalo xape, monna obe a tsoxšla kxōrōng ya mōtsē oye, , a fate mōllš byale motho yo a tsoxileng ~~pele~~ motho yo a tsoxileng pele amohwtše kxōrōng me a tloxe aye ka xal xobabo

motho eo, a tsebisu molato xobabo mosadi, are ke ~~fi~~ fihletše molato kōrōng xo morwa wa lena. Bakxekolo ba botšiše mokrongana beye molato ke eng ena are ke fihlekē ngwana wa lena ele mosadi xe amo rata babo mosadi ~~banthšise~~ banthšise kxōmō ba lefe molato, xe asa rate amo hlale a xape dikwōmō ~~fx~~ tšabo. Byale atla nyala ke mothe ya senang sebopexo sa bophelo kapa sēxōlš. Basotho xe ba nyala bare dikōmō ~~di~~ di seke tša supa kapa batho ba seke ba sepela ba supa, ka baka laxore letšatši laxo supa bale bitše laxo khutša mešōmong ya

6.

Motoši wa mmamatlala ke thaba ye kxōlō monweeli wa morēna matlala a nata xobona Kitinki Komana, xōmmē a bōlēla le maxē xore o nata xo bona Kitinki mmaxē a tšebiša morēna ditaba tša morweeli wa kxōši mallala, a swaba, he a ekwa taba eo ya morweeli wa xaxwē, khupa marama ke hwa nayo, . Marlala a balella masenana. Xore monweeli wei xaxwē o nyaka xo bona ~~koma~~ koma, marenana a dumela xore atle ae bone, baya le eena thabeng ba hlule ba bina eena a apare, kōbō ya nkwe a dutšē sesena xare xa banna. ~~Ba~~ Ba bina xare xa thaba, xōmme ba šma xōsēnene ba tšebiša morēna xore ~~x~~ xe morweeli wesxaxwē aka phela koma e senyexile o tswelwe ke badimo. Xa a balawe, morēna a dumela ba a binxū ~~mokoti~~ mokoti wa epiwe mōsēxarē ba molaryer xomme bamo tsenga lexolong la thaba. Xeba tloxa xwana pula ye kxōlō ya wetsa dithōlō le dikxok ōng, ba ja nama ya phōšfōlō lefaseng la Bakōne kamoka. Byale bakone bare ~~i~~ ke nete monwe di wa kxōši ke modimo xommē ebe ere xe pula ~~na~~ esa nē sechaba sa Bakōne se kxōbōkane.

7.

Xōna se rmapele Lebixtta ba hlabe phōtō ye nthō me emongwē ~~ix~~ le emongwē a tšea sexašwane sa letlalo a rwalla letsōxong lele thšexadi, byale pula ene kudu me sechaba ra Bakōne re kxōlwa o , ebe ele modimo byale ba napa mosēna base thaba xaya swanela so xema ke motho badimo batla mo amoxa selepe, kexe ere xa motho a nema ba kxokološe lefsika bamo thōšē a lahle selēpē, base xe ile wahlo o ya thabeng ya ~~mōxōš~~ mōxōši matlala, ka haka leo thšaba sa Bakone re tšepēng

thaba le monwe~~ifi~~eli wa kxo^osi xore ke medimo ya bona babe ba rapela thabeng ba hlabé ph^ot^o ye ntho ^o ba sebet^e ka letlalo la y^ona ba nwale letsox^ong lele^e thsexadi yaba xo fihla mission wa Germane wa Jesu morwa wa modimo, Sechaba sa bakone sa seke sa kwa, base ne tseba medimo ya nena. Hope lene modimo wa lena x xao nyake basadi baba bedi, nena ne hlolexile le basadi baba nth^osi, pepong ya nena. Xe ele lena taba ya lena e senya m^ots^e wa motho, nena ne hwedit^e bopapa a rena ba t^esa basadi baba nth^osi.

8. Lena lere motho xe a huile ngwanabo a seke a tsea mosadi wa xaxw^e xo emisa ntlo ya moxolwaxe. Yarba sechaba se t^owa kanolo t^e pedi, engw^ex^e ya xo dumela xo modim^omo wa n^ete engwe xo modimo wa dikotana. Kwa fihla bahlankana bago t^owa England ba namela thaba ya moxo^osi ba swere dithunga ba hloma folaxa xodimo xa thaba, bak^on^e ba swaba ba felelwa ke th^ows^epo, xo tloxa fao Bak^on^e ba fenyexa ba phatloxa. Medimo ya moletlane zebidiela et^owa xa matlala a Bhaba babe ba axa l^esaka kxakala le m^otse ba hlahlele diklomo, byale baye xa Matlala a Thaba xoyo t^esa namane ye ngw^e ya kxomo moo, ba bolaye namaya kx^om^o ya b^ona ba swaselele namane e t^owang^e xa Matlala mo kxomong yeo. Xe xodile bae bit^e Matlala. Byale e xoele x dikomo t^osa seth^osaba. Le^esaka le aliwe tseleng mas^ena a bolokwe moo, ba beye batho bax^o podisa tsela bo^osixo, base medimo eya xana xe motho a feta mosexane. Byale lexowa le kile la dula kxaufsi le le^esaka bale botsa xore la dula kxaufsi le medimo ya bona, batla ba bit^e mafsika bo^osixo a robet^e asaba bone a tswenyexa aba a tloxa base mofe sebaka bo^osixo kamoka. Xape ena kxo^osi Mamokibe xokile xwa th^owa molato xo ena wa motho o pyatlilwe leihlo, are ba t^osie lemao bano phule mahlo xape emong a tla a lomilwe ke emong ditedu are xa
9. ~~k^o~~ t^osie mpahaka amosexo ditedu.

Xape emong a sexa omongw^e tsebe mphaka amo kxaole tsebe le eena ke yeo mekxwa ya basotho. Moho o moxolo wa madikaka o kxona ke phefo le tlala marumo aho lekane. Ntwa ya ~~mp~~

moletši le mazulu a mozelekatse a ~~š~~ lwele le moho o motolo moletši. Morena are ke mana yaka tšeang kxapa a nkxela metsi sedibeng, Bokxotha Boshomana a tšea sehlako le kxapa, mazulu amo lebeletše akxa atla xo moršna, byale moršna atseba xore banna ba xona baka lwang ntwá yaba mokxoši oahlabywa sethsaba sa tsoxela mazula ~~x~~ ka matla, baba itiya ka ~~š~~ dothoka tša dithšukudu ba naba mekwakwa ya bona. Polao ~~š~~ ebe ele ye kxolo mazulang, lefaseng la tlala ditopo tša mazulu, ke xona mazulu a lahla xo futuxela dilete tša dula kxotsong ke tšona ditaba tša basotho le mazulu, ba fetela (Rhodesia) Bokxalaka ke mafelelo a mazulu faseng la moletši.

Kamoraxo xwa fihla bahlankana ba mamelodi Stephen Johanes Paulo Kguger ba dula (Sand River) batla ba swere dithunga, basotho bare ke lepalakata ba thšaba heba ekwa modummo wa sethunya, ba bona motho a ewa fase batla ba bokana xo eena, sa bolla ra thunya ba xašana ba bona motho a ehwa. Ka xona ba xašang maburu a šala a beša mōllš xo fihela batseba xore basotho ba epela mabele a bolokwe dišexong ka masakeng a dikxomo bare kale bereke somana, ba bolaya Ramangoba bare ofihlile sethunga ba bea Matipa moršna byalex arata xo tšea boena xore ebe byaxaxwš mohumaxadi a mo naka a thšabela Xananwa ba boela ba mitša atla a thoma xape xobaka.

Byale moletši waya mabunung axa matipa eena (Captain) moetapele, byale mohumaxadi a tloxa a tletse boxale a napa Lexodi, ke xona Lexodi a fumana a diretšwe mabyala, bare xobolaya Ramanyaba ba bereka borokmo Somara, byale mahata senku ba bereka Sethungya yare xeba boetše x xae morena kxati wa Maxora pota are sepelang le botše makxowa a lena lere morena kxati ore ke lapile ho bereka borško, makxowa are ke xoreng xe onialo kexore ore are lweng, yaba ba thraba xwa šala Berent Foster a šala a ntša pholo e thšweu are ke ngwana wa Moloto bare ke kxomo di tšele mabele.

10. Otlá dumela xe mong mabele a itiya bana baxaxo na? Are e, ke ngwana wa Moloto. Byale bahlaloxa bamo dumelela a dula le bona, ele ngwana wa moloto, byale Moloto are xo batho ba xaxwš leseke la betha ngwana wa lelxowa ke pampiri aka hwa bamolesa

a dula kxotsong ya Moloto, ke xona a botša mabumru are boyang dikaforo ke ditamolōmō ke dutše ka kxotso, byale maburu atla ka mabedi xo fihelma x a tlala lefase, ba dula xore taba byale sethšaba ra hlaba mokxoši xo Moloto bare mabusu a tletše naxa, are ba leseng ke dikxowa.

Bachabela Waterberg ba dula thabeng ya Modimolle yare xamoraxo x ba tloxa le makxowa baya P. P. Rust ~~xxx~~ ba axa xona, me ba bereka boroko kxoši ele ngwanabo Matipa, byale mohlankana wa lekwowa aseke atsoxe-merekong Basa wa xaxwē amo hwetsa a dutšā le lekwata le banna ba bangwē kxorong amo wela ka

12. xodimo ka kubu, pele xa Lekwata papaxe, byale Lekwata a tšea leolo ale ratha ka sampoko lekwowa la tloxa le thsaba mereri e hlafile. Mohumaxadi mmaxe matipa aya le lona. Xe maburu a tšea dipere a tsena xo mohlanka wa molangwane, ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ Erevenel a motša ditaba a emoša maburu are emang ne bitše Lekwata, byale bare Lekwata nkabe a botše ngwana wa xaxwē. Xore atle polasēng Velenonet kase kxolobolar are wa xešo o molato obe asa tswanela so betha ngwana pele xa papaxe molato wa fela byale. Baroka ba pula ba téa methepa eye nokeng le ngaka, byale ba fihle ba ruthi bodibeng byo baxolo ba kxe metse ka lenaka ba ena le ngaka e swere boditse bya kxokong a tšame a raloka pele. Methepa ere pula yabo papa eka na ra tsoxa re rata monola, xommē batla rehuneng ra pula ntlong ya mashasha, moroka a apea dihlare byale di fišwe mōllōng, xe mōši oka loka xodimo ngaka ere pula etla na ere epolokeng pula e fihlile, empa xe mōši oka rapalala ngaka etlare epolokeng rebe re xona xare xa rethšabax

13. Byale batla repela ba nyaka baba bolaileng masea a bona, xe ba fojšetse taba uep ,psado xo otlala lefa.

Xe ngwana a šitetse batswadi obe a swanetse xo ntlša selo, byale Rakxadi atle xomo kxokela sethōkxōlō molaleng, are medimo e robale bōrōkō byale ba xašane, nku kapa pudi kapa kxomo ke yona tswarelō ya basotho. Byale motho otlala dula a thabile, byale batswadi bare ge oka boeletša wa senya re ka rera xoswarela netla tseba xore oelira ka bōmō medimo ekasesago rwarela lexo kwa ditaba tša xaxo.

FND 5 2AK.